ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ
ނަންބަރު: IUL(427-OPR/1/2023/10)
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ތާރީޚް: 4 ޖޫން 2023
މަޤާމު ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ
ޢަދަދު 1
ކްލެސިފިކޭޝަން : ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން /
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން ރިލޭޝަންސް އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ،
ކ.މާލެ
(ގްރޭޑް 1)
ސެކްޝަން ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
އަސާސީ މުސާރަ: /- 5100 ރުފިޔާ
- ލިވިންގ އެލަވަންސް: 3000/- ރުފިޔާ
- އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ: މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ހިންގާ
އެލަވަންސް: ޤަ
ވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރުގަޑި ދެވޭނެއެވެ.
- މަގާމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކަ ނޑައެޅިފައިވާ އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް
ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން ދެވޭނެއެވެ.
1. އޭލެވަލް 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި އެކު 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން؛
2. ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ފަސޭހަކަމާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން؛
3. ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިބަހުން ފަރިތަކޮށް ޓައިޕްކުރަން އެނގުން؛
އަސާސީ ޝަރު 4. ސެކްރެޓޭރިއަލް މަސައްކަތްތަކާއި އިދާރީ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން އަމަލީ ތަޖުރިބާ
ޠު
ލިބިފައިވުން؛
5. މަސައްކަތުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭ ހީވާގި އަދި ގަޑިއަށާއި ހާޒިރީއަށް
ފަރުވާބަހައްޓާ ފަރާތަކަށްވުން؛
6. މަސައްކަތުގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިންޓަރވިއު ޕެނަލްއަށް ސާބިތުކޮށްދިނުން.
ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުން
އަދި، ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ 60 އަހަރަށްވުރެ ދޮށީ
އެހެނިހެން ޝަރުޠު
އުމުރުގެ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

1. ސަރަހައްދީ އަދި ބައިނަލް އަޤް ވާމީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެކު ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުންތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން؛
2. ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެހީ އާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ބައިނަލް އަޤް ވާމީ
ފަރާތްތަކުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވުން؛
3. ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ
އެހީތެރިކަމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް
ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން؛
4. ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި
ގުޅުންހުރި ޖަމާޢަ ތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ކޮންފަރެންސް ސެމިނަރ ފަދަ ކަންކަން
ކޮމިޝަނުން ކަ ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ރާވާ ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވުން؛
5. ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ މުވާސަލާތުތައް ކުރުމާއި، އެކި ފަރާތްތަކަށް ލިޔަންޖެހޭ
ސިޓީ އީ މެއިލް ފަދަ ތަކެތި ޑްރާފްޓް ކުރުމާއި އެމަސައްކަތް ރާވާ ހިންގާ
ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވުން؛
6. ކޮމިޝަނުގެ ތަރައްޤީ ގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް ބޭނުންވާނެ
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އެފަދަ މަ ޢުލޫމާތުގެ އަލީ ގައި ޕްރޮޕޯޒަލްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި
މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
އެހީތެރިވުން؛
7. ޕީއާރު އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ސެކްޝަނުގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް
ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާވާ، ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވުން؛
8. ކޮމިޝަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުން؛
9. ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވުން؛
10. ކޮމިޝަންގެ ވެބްސަ އިޓަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް ލިޔެ ތައްޔާރުކޮށް އަޕްޑޭޓް ކުރުން؛
11. ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން؛
12. މީޑިޔާ ބްރީފިންގތައް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން؛
13. ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ދިވެހި ބަހާއި
އިނގިރޭސި ބަހުން ޕްރެސް ރިލީޒް ތައްޔާރުކޮށް މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި
އެހީތެރިވު ން؛
14. ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ސްޕީޗް ފަދަ ޑޮކިއުމަންޓްތަކާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ދިވެހި ބަހާއި
އިނގިރޭސި ބަހުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން؛
15. ކޮމިޝަންގެ ތަސައްވުރު ރަގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކުރުން؛
16. ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކައް އެވަގުތަކު ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.
އިދާރީ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް)
ތަޢުލީމީ ރޮނގު
1. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
) މި ފޯމު ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓުން https://www.broadcom.org.mv. ޑައުންލޯޑް
ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. (
2. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު)ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ - މެއިލް އެޑްރެސް
ހިމެނޭގޮތަށް(

3. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް
ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް. (މުއްދަތު ހަމަނުވާ)
4. ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތް މުވައްޒަފުން ކުރިމަތިލާ މަޤާމަށް ހޮވިއްޖެ
ނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ
އޮފީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
5. ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ:) އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ތައްގަޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު ކޮޕީ (
(ހ) މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފެންވަރު/ލެވަލް ކަ ނޑައަޅައި ތައްގަ ނޑު
ޖަހާފައިވާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ
ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ: ސެޓްފިކެޓު ނެތް
ހާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް
އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ އެމް.ކިއު.އޭ އެސެސްމެންޓް ރިޕޯރޓްގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ
ކޮޕީ
(ށ) މަތީ ތައުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ؛ ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއާއި
ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ.
6. މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ:
(ހ) ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއެއްގައި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގައި، ސަރުކާރު
ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާގެ
މުއްދަތާއި (އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް އެނގޭގޮތަށް)، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް (އެއް
އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮ ށްފައިވީ ނަމަވެސް(ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ
އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ށ)އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ އިދާރާއެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ
އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް(ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ
ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބަޔާންކޮށް އެ އޮފީހަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.
(ނ) ޤައުމީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމްއިއްޔާ/ޖަމާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
ނަމަ، އަދާކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ، އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތާއި)އަހަރާއި މަހާއި ދުވަސް
އެނގޭގޮތަށް(، ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް)އެއް އިދާރާއެއްގެ ތަފާތު މަޤާމުތަކުގައި
ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް(ވަކިވަކިން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން
)މި ލިޔުމުގައި އަދާކޮށްފައިވާ މަޤާމަކީ މުސާރަދެވޭ މަޤާމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ތަނަކުން
ދޫކޮށްފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ.(
7. ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްނަމަ މިމަޤާމަށް ހޮވިއްޖެނަމަ މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން
ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ލިޔުން.
2023 ޖޫން 13 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30ގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ
ސުންގަޑި
ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

- މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 3334317/3334333
- އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވީ އެޑްރެސް: މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން،
ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މަޖީދީ މަގު.
- އެޕްލިކޭޝަން އީމެއިލް ކުރަންވީ އެޑްރެސް: info@broadcom.org.mv
އިތުރު މަޢުލޫމާތު
- ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައްކަމަށް މި އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް
ހުށަހަޅާފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުތައް ބާޠިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ
ދަންނަވަމެވެ.
- އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ޙާޒުރު ވާއިރު
ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެނައުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
- އިޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުމުގެ ޓެސްޓެއް ދެވޭނެއެވެ.
ކޮންޕިޓަންސީ ދާއިރާ މާކްސް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ އިންސައްތަ (%)
ޤާބި ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން 35%
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ލް
ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބެލޭނެ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ 20%
ކަންތައް އިންޓަވިއު 30%
ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް 15%
- ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެ ފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށްވުން؛
- ތަފާތު މިޒާޖުގެ މީހުންނާއި އެކު މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ނެރެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛
- މަސައްކަތްތައް ރާވައި އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން އިންތިޒާމްކުރުމުގެ ހުނަރު ލިބިފައިވުން؛
- މައިކްރޮސޮފްޓް އޮފީސް ޕެކޭޖް މަތީ ފެންވަރެއްގައި ބޭނުންކުރަން އެނގުން؛
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި
- ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި، މިނޫންވެސް އެހެނިހެން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާޢިދުތަކަށް
އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް
އަހުލުވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛
- އެހެން އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ
ކޮށްފައި ވާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި، ހާޒި ރީއާއި، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާ ގަށް ބެލޭނެއެވެ؛
- ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތައުލީމާއި، ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް އިސްކަން
ދެވޭނެއެވެ.